

Muloro wa Graca


Melissa Fagan
Karlien de Villiers
Marike le Roux



Muloro wa Graca

Bugu iyi ndi ya







Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative professionals who volunteer to create new, African storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit bookdash.org.

Muloro wa Graça

(*Graça's Dream*)

Written by Melissa Fagan

Illustrated & designed by Karlien de Villiers & Marike le Roux

with the help of the Book Dash participants in Cape Town on 30 August 2014.

Translated by Tshifhiwa Gangazhe

ISBN: 978-1-928365-13-6

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

Muloro wa Graça



Melissa Fagan, Karlien de Villiers
and Marike le Roux

Ndi musi Graça a tsini na u bebiwa muđini muđuku une wa wanala Mozambique. Shango heli lo vha li na vhushai nahone vhathu vho vha vha sa athu thoma u divhusa. Vhana vho vha vha si na zwikolo zwavhuđi nahone vhunzhi havho vho vha vha sa koni u vhala. Mme a Graça vho vha vha tshi lora nga u nea vhana vhavho zwikhala zwa khwine. Fhedzi zwe vha zwi sa fhulufhedzisi ngauri ho vha hu si na pfunzo.



Hoyu ነວາ Graça u ደዕ ወላ e ነውາ wa vhurathi hafha muታና. Fhedzi kha dakalo ገኑኤል ፊሁሉሁሉ, hu dovha ha vha na u ታንግባር halā hūhūlū. Khotsi avho vhane vha vha funesa vho vha vha tshi khou lovha. Muloro wavho wo vha u wa uri musidzanyana wavho muታኻsa u ደዕ dzhena tshikolo tsha khwine. Vho vha vha tshi zwi ደቃቃ zwauri pfunzo i ደዕ mu ነea zwikhala zwe vhone vha si vhuye vha vha nazwo. Muታ wavho wo fhulufhedzisa uri u ደዕ ita uri muloro wa khotsi avho u bvelele.



Ńwana muswa a mbo di bebwa nga murahu ha vhege dzi si gathi musi khotsi avho vho lovha. O rinwa dzina ċine la tshimbilelana na lunako lwawe na phaṭhutshedzo ine a vha yone kha muṭa – Graça. Musi miñwaha i tshi khou di ya, Graça o ḥisa dakalo ċihulu muṭani wa hawe vha tevhedza na pfulufhedziso ye vha itela khotsi avho. Graça u ḥo wana pfunzo yavhuđi.



Graça o shuma nga maanda tshikoloni a ri musi o no vha muswa a ḥanganedza mpho ye ya shandukisa vhutshilo hawe. Ndi thuso ya masheleni ya vhagudisa ya uri a ye u dzhena tshikoloni tsho pfumaho tsha ḥoroboni. O vha a tshi lora nga u vha mugudisi na u shumisa pfunzo yawe u funza vhañwe vhathu. O vha a tshi ḥodou ri vhana vhane vha bva kha shango ḥa Mozambique ḥine a ḥi funesa vha kone u guda na u ḥivha u vhala. O vha a tshi lora nga tshifhinga tshine vhana vhothe vha ḥo kona u ya tshikoloni.



Graça o shuma zwavhuđi vhukuma tshikoloni tsha ḋoroboni, nga murahu ha miňwaha a dovha a fhaṭutshedzwa. O dovha a wana iňwe thuso ya masheleni ya vhagudiswa ya uri a yo dzhena yunivesithi ya kulekule ngei Portugal. O ḥangana na khonani ntswa, a guda nyambo ntswa a vhala na bugu nnzhi vhukuma. O kona u swikela muloro wawe wa u vha mugudisi.

Hezwi zweṭhe zwe ita uri Graça a vhe muthu o takalaho. Ho vha hu tshi kha ḋi vha na tshithu tshithihi fhedzi tshe tsha vha tshi tshi kha ḋi mu ḥungufhadza ...



Murahu hangei hayani vhathu vho vha vha sa athu vhofholowa. Fhedzi zwa zwino Graça o no vha na pfunzo, zwikili na fhulufhelo. O vha a na khonani dze dza vha dzi tshi dipfa nga ndila ye ene a vha a tshi dipfa ngayo nga ha pfanelo ya vhana ya u guda. U do shumisa ndivho yawe khathihi na u shumisana na khonani dzawe. Vho tangana vhothe vha do disa tshanduko Mozambique.



Magumoni nga thuso ya khonani
dzawe, Mozambique lo do vhofholowa!



Munna we a nangiwa uri a range phanda
shango ho vha hu khonani yo khetheaho ya
Graça, Samora Machel. Vho mbo di funana
vha fhedza vho malana.



Graça o ḥewa mushumo wa ndeme wa u vhona uri vhana vhoṭhe vha Mozambique vha wana pfunzo yavhuđi. Wo vha u mushumo u kondaho ngauri ho vha hu na vhana vhanzhi nga maandā Mozambique vhe vha vha vha sa koni u vhala. O vha a tshi zwi ḫivha zwauri vha ḥoda pfunzo nahone o vha a tshi khou ḥodou ḫisa tshanduko ya vhukuma shangoni ja hawe. O thoma zwikoloni zwa phuraimari u vhona uri vhatukana na vhasidzana vha dzikiłasini. O vha o sedzesza nga maandā kha ḥitheresi na u vhona uri vhana vhoṭhe vha na bugu zwandani zwavho.





Graça na Samora vho vha na vhana vhavhili. Vho vha vha na muloro u fanaho wa u sika vhutshilo havhuđi ha muća wavho na ha vhathu vha Mozambique. Vho vha vho takala nahone vha na fhulufhelo.

Lińwe ḫuvha ha bvelela zwithu zwi vhavhaho vhukuma, Samora a lovha kha khombo ya fulaimatshini.




Graça a lilela Samora Iwa miñwaha minzhi,
fhedzi a dovha a wana lufuno. O ḥangana na
munna we na ene a fhedza vhutshilo hawe
hoṭhe a tshi lora nga u ȳisa mbofhollowo,
fhulufhelo na pfunzo kha vhathu vha hawe.

Graça o malana na Vho Nelson Mandela vha
shuma vhoṭhe u thusa vhana vha Afrika.



Miloro ya Graça yo wedza. O vha mudededzi.
O pembelela mbopholowo ya shango ja hawe.
O ita uri zwi konadzee uri vhana vhanzhi vha
wane pfunzo, zwikhala zwine vha kona u
swikelela zwithu zwihiwlwane.





Bugu khei ነwananga.
I ዕ ni ተቱwedza u ita mini?

